بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާއްޖެ ން ˆ ˆ ˆ

އެކަން ހިންގާ ބިզްނެހެން ކުންފުނިން ނުވަތަ ބާރުވެރިކަން ހުވަން ފާހަގަކުރާ ބައިން ވަކިން ބަންދުކުރުން ބުނެދިން ؛ If the operator is a Company or Partnership details of the Company Shareholders or Partners			
ނަން Name	ID Card No ބިން.ކާ.ނން	ދائمی ދިވެހިރާއްޖެ ގެދަރ Permanent Address	ދިވެހިރާއްޖެ ގެދަރ Present Address

| DETAILS OF THE OWNER | ދ ބ ر ؛ ؛ ؛

- ☐ No objection letter from the Owner of vessel to operate the vessel (if not mentioned in the agreement)

If the operator is an individual

- ☐ Copy of the National Identity card
- ☐ Sole proprietorship registration copy issued by Ministry of Economic Development (MED)
- ☐ Sole proprietorship Profile issued by MED (under the objectives Tourist Vessel managing / operation shall be there)

If the operator is a company :

- ☐ Copy of company registration certificate issued by the Ministry of Economic Development
- ☐ Copy of Memorandum of Association of the Company (under the objectives Tourist Vessel managing / operation shall be there)
- ☐ Copy of Articles of Association of the Company
- ☐ ID card copies of all shareholders and Directors
- ☐ Company Profile issued by Ministry of Economic Development

If the operator is a partnership:

- ☐ Partnership, copy of Registration and Partnership Agreement (under the objectives Tourist Vessel managing / operation shall be there)
- ☐ ID card copies of all partners
- ☐ Official document confirming the current partners if different from the Partnership Agreement
- ☐ Parnershid Profile issued by Ministry of Economic Development

If the operator is a foreign party:

- ☐ If the operator or any of the shareholder of the company is a foreigner the tourist vessel should have at least 20 cabins consisting of 40 beds
- ☐ If the operator is a foreign individual copies of the Passport, Work Permit & Visa

For operator change

- ☐ Cancellation request letter by previous operator / Copy of a document that states the cancellation of the signed agreement between the owner and previous operator
- ☐ Tax Clearance of previous operator (not less than 01 month old)

Declaration | ﷺ

ﷺ

I hereby declare that the information given in this application is true and correct. And I have read the Tourist Vessel Regulation of the Maldives and agree to abide by the terms and conditions stated in the Regulation. Furthermore, if the information given in this form is proven false at any time, I understand that the Tourist Vessel operating license will be cancelled.

ﷺ / ﷺ: Sign & Stamp	ﷺ: Name
	ﷺ: Designation
	ﷺ Date
	ﷺ: Contact Number

After verifying information provided in this form, our team will contact the number provided in the form to arrange an inspection of the Vessel. Incomplete forms will be rejected.

ﷺ:

- ﷺ: -/5000 (ﷺ)
- ﷺ: -/5000 (ﷺ)
- ﷺ: 3323224

ﷺ، 5 ﷺ، ﷺ، ﷺ، ﷺ

ﷺ: 242: 3022، 241 3022، ﷺ 2512 332

ﷺ: rs@tourism.gov.mv ﷺ: www.tourism.gov.mv